

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI Podgorica, 05. 11. 2025 20. god.

za drugu godinu Okvirnog sporazuma, br. 09-7373/6-24 od 27.9.2024. godine

Zaključen između:

Naručioca: **Uprava carina**, sa sjedištem u Podgorici, Ul. Oktobarske revolucije br. 128, PIB: 11095526, koju zastupa v.d. direktorice, mr Maja Vučinić (u daljem tekstu: **Naručilac**);

i

Ponuđača: **LEONHARD KURZ Stiftung & Co KG**, Schwabacherstrasse 482, 90763 Fuerth, Njemačka, PIB: DE132748097, koga zastupa izvršni direktor, Andreas Hirschfelder (u daljem tekstu: **Dobavljač**).

OSNOV UGOVORA

Okvirni sporazum br. 09-7373/6-24 od 27.9.2024. godine, zaključen između Uprave carina i LEONHARD KURZ Stiftung & Co KG.

Poziv po osnovu okvirnog sporazuma za nabavku i isporuku akciznih markica, broj: 91752 od 3.10.2025. godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude, broj 09-14248/1-25 od 28.10.2025. godine.

Ponuda ponuđača, broj 142411 od 20.10.2025. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka akciznih markica, u svemu prema Pozivu po osnovu okvirnog sporazuma, broj: 91752 od 3.10.2025. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 09-14248/1-25 od 28.10.2025. godine i prema Ponudi Dobavljača broj 142411 od 20.10.2025. godine, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Dobavljač se obavezuje da će isporučiti robu navedenu u članu 1. ovog Ugovora, u svemu prema Tehničkoj specifikaciji Naručioca šifra postupka 91752 od 3.10.2025. godine, prihvaćenoj Ponudi Dobavljača broj 142411 od 20.10.2025. godine, kao i prema inicijalnoj Tenderskoj dokumentaciji broj I/1-7373/3-24 od 03.07.20124. godine i njenom Prilogu - dodatne informacije za akcizne markice.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna cijena za robu navedenu u članu 1. ovog Ugovora, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost, iznosi 1.149.887,20 EUR.

Shodno članu 27 stav 1 tačka 5 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 65/01, 12/02, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05 i 4/06 i "Službeni list CG", br. 16/07, 40/11 -drugi zakon, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17, 46/19 -drugi zakon, 73/19 -drugi zakon, 80/20, 8/21 -drugi zakon, 59/21, 146/21, 49/22, 65/22, 140/22, 3/23, 3/23-I i 94/24), predmet nabavke je oslobođen plaćanja PDV-a.

Svi pripadajući troškovi isporuke do adrese Naručioca su obaveza Dobavljača.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti na žiro račun Dobavljača broj: IBAN DE96 7608 0040 0452 5073 00, SWIFT DRESDEFF760, naziv banke: Commerzbank Nürnberg, u roku od 30 (trideset) dana od dana uredno dostavljene fakture, a nakon izvršene kvalitativne i kvantitativne primopredaje.

ROK, NAČIN I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4.

Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana zaključivanja Ugovora ili do utroška ugovorenih sredstava, u zavisnosti koja okolnost ranije nastupi.

Isporuka će se vršiti, po zahtjevu Naručioca, četiri puta u toku trajanja Ugovora, a u zavisnosti od tražnje na tržištu.

Rok pojedinačne isporuke je 60 dana od dana zaključenja ugovora, odnosno od dana prijema zahtjeva Naručioca.

Ugovor se smatra zaključenim od momenta kada ga potpišu obje ugovorne strane.

Mjesto izvršenja ugovora je Uprava carina, Ul. Oktobarske revolucije br.128, Podgorica.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 5.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta - zapisnik o kontroli kvaliteta. Naručilac će imenovati svoje ovlašćene predstavnike o čemu će na vrijeme pismenim putem obavijestiti Dobavljača, koji je dužan da postupi po primjedbama Naručioca i/ili njegovog ovlašćenog predstavnika u roku ne dužem od 15 dana.

Ako se ustanovi u postupku lijepljenja da akcizne markice imaju nekih tehničkih nedostataka, koji su utvrđeni od strane Naručioca i Dobavljača, takve markice Naručilac će povući iz upotrebe i poslati Dobavljaču da izvrši kontrolu kvaliteta i da Naručiocu dostavi izvještaj o rezultatu, gdje se

Pv

jasno može utvrditi koje tehničke nedostatke ima povučena količina. U tom slučaju Dobavljač se obavezuje da odštampa istu količinu akciznih markica bez troškova štampanja.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6.

Dobavljač se obavezuje:

- da uvijek na lageru ima dovoljno repromaterijala i sirovina za proizvodnju akciznih markica;
- da akcizne markice budu funkcionalne i da odgovaraju softverskom sistemu Naručioca, kako bi iste mogle biti verifikovane i stavljene u upotrebu;
- da nadoknadi svu štetu koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom Dobavljača, suprotno pažnji dobrog stručnjaka.

Naručilac se obavezuje:

- da Dobavljaču obezbijedi sve potrebne uslove za nesmetanu isporuku robe;
- da blagovremeno izvrši uplatu, u skladu sa ovim Ugovorom.

UGOVORNE KAZNE

Član 7.

U slučaju prekoračenja utvrđenog roka za isporuku robe Dobavljač je dužan da Naručiocu, na ime ugovorne kazne, plati iznos od 0,5% od ugovorene vrijednosti za svaki dan kašnjenja u isporuci robe, a visina ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupne vrijednosti ugovora.

Ugovorne strane ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Dobavljaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Dobavljač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da je naplati - odbije na teret potraživanja Dobavljača za isporučenu robu koja je predmet ovog ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Dobavljača.

U slučaju kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza u ugovorenom roku, plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Dobavljača obaveze da u cjelosti izvrši ugovoreni posao.

GARANTNI ROK

Član 8.

Garantni rok je 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora, a počinje teći nakon izvršene kvalitativne i kvantitativne primopredaje robe.

RASKID UGOVORA

Član 9.

Naručilac će jednostrano rakinuti ovaj Ugovor u slučaju ako:

Pv

- Dobavljač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 15 dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio
- se Dobavljač ne pridržava dogovorenog roka isporuke i nakon pisanog upozorenja Naručioca;
- Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od utvrđenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača;
- nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke, a shodno članu 150 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24 -drugi zakon);
- nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama, a koji je predviđen tenderskom dokumentacijom.

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora iz ovog člana, otkazni rok je 15 dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora.

Ako strane Ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz ugovora.

IZMJENE UGOVORA

Član 10.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke, shodno članu 151 Zakona o javnim nabavkama, i to:

- radi nabavke dodatnih roba, koje su postale neophodne, a koje nijesu bile uključene u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom robom u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;
- kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti;
- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 11.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza - ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem Dobavljača, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja dužim 10 (deset) dana od ugovorenog roka iz člana 4. ovog Ugovora.

Naručilac je dužan da aktivira sredstvo finansijskog obezbjeđenja iz stava 1. ovog člana, ako nastupi slučaj zbog kojeg je traženo.

ZAŠTITA POSLOVNIH INTERESA I ČUVANJE POSLOVNE TAJNE

Član 12.

Ugovorne strane se obavezuju da sa pažnjom dobrog privrednika čuvaju i štite poslovne interese druge ugovorne strane, koje proizilaze iz ovog Ugovora, kao i da u obostranom interesu rade na unapređenju svojih odnosa.

Dobavljač se obavezuje na čuvanje svih podataka iz predmeta nabavke, te da iste ni na koji način neće učiniti dostupnim trećim licima bez saglasnosti Naručioca.

OSTALE ODREDBE

Član 13.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list Crne Gore", br. 47/08, 04/11 -drugi zakon, 22/17 i 123/24) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne Gore, kojima se reguliše ova oblast.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Član 14.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ništav je.

Član 15.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

ZA NARUČIOCA

mr Maja Vučinić, v.d. direktorice



Obradila:

Sanja Bakić, član Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
i službenik za javne nabavke,

Sanja Bakić

ZA DOBAVLJAČA

Andreas Hirschfelder, izvršni direktor

Dr. Andreas Hirschfelder
CEO

LEONHARD KUNZ Stiftung & Co. KG
Schwabacher Straße 482
90763 Fürth/Germany

Pbr